

Спорт

ТҮҮҮЛГЭБЭ -- ЭДЭР БӨБӨСТӨР



С.И. Макаров эдэр бөбөстөргө кэс тэйт эдэр.

түгилгөчүлөрү, Таатта, Мэнэ-Ханалас, Оймокоон, Ханалас, Уус-Алтын улуустарыттан барыла 94 бөбөк кэсип кыгылыны ыла.

Турнир үөрүүлүк ачылыштыгар улуу депутаттары Сөбизин председатели Я.П. Ожонешников, Чурагчы төлөөлөгүн багылаа С.А. Сарыбаев, спорт бөтөрөөшөрүн ааттарыттан Союуе чемпиону С.С. Морфулов эбэрэ тыгыры эгилер.

Күрөк кылабын сүдүйүтпән Россия категориялаах сүдүйү А.В. Кузьмин үлгүлөтө.

Спортсменнарга туһайан, Семен Прокопьевич сүрдөк истиптик: "Оскуолаға үөрөк сүдүаммыл 8-с кыластан Д.П. Коркин салатпанын тустууга эришпипим. Мин үөрөкөр көмөр улууска, Саха сиригэр, Союуека тийэ билер элөк тустуугар үүмүгүрө, ол курдук Илья Захаров, Владимир Андросов, ини-бии Газвел, Роман Дмитриевичтер, ини-бии Морфуловтар, Прокопий Шестаков, Петр Платонов ода. Иттилик үгө спортсмены аагыты туруоока сон. Тустуу дөп - чөтөкитэ суок коруп, кылаан дьяссипелинени эройер, тустарга бадалаах буолаахкытына, элөк сипиивилегити дөп баға сагабын төрдөбин".

32 кылыбэ:
1м - Алена Яковлев (Чурагчы);
2м - Милан Магларов (Чурагчы);
3м - Женя Черемин (Дьокуускай);
3м - Валдик Маерков (Чурагчы-Дриг).

35 кылыбэ:
1м - Валентин Бурнашев (Дьокуускай);
2м - Жора Махсимов (Чурагчы);
3м - Рустам Кошрапов (Чурагчы-Толей);



- 3м - Арсен Макаров (Чурагчы)-Ханалас);
- 38 кылыбэ:**
1м - Кирилл Доросков (Ханалас);
2м - Радик Васильев (Ханалас);
3м - Гриппа Стручков (Оймокоон);
3м - Никита Аласов (Оймокоон).
- 42 кылыбэ:**
1м - Юра Дюгеров (Чурагчы);
2м - Вова Захаров (Дьокуускай);
3м - Ваня Попов (Чурагчы);
3м - Юра Кольрин (Чурагчы).
- 46 кылыбэ:**
1м - Вова Бонзовский (Чурагчы);
2м - Афоня Филиппов (Чурагчы);
3м - Андриан Жергатов (Чурагчы);
3м - Митя Пилып (Мэнэ-Ханалас).
- 50 кылыбэ:**
1м - Кая Спиридонов (Чурагчы);
2м - Толя Никифоров (Чурагчы);
3м - Сахамин Никитин (Чурагчы);
3м - Арван Неморилин (Таатта).
- 54 кылыбэ:**
1м - Кетя Шелванов (Дьокуускай);
2м - Пела Косюфонов (Чурагчы);
3м - Сергей Осипов (Мэнэ-Ханалас);
3м - Вова Дьячковский (Чурагчы).
- 58 кылыбэ:**
1м - Стас Свинобоев (Мэнэ-Ханалас);
- 2м - Евгений Левров (Чурагчы);
3м - Эрсант Елисеев (Чурагчы);
3м - Алтыс Андросов (Чурагчы-Чалар).
- 63 кылыбэ:**
1м - Григорий Попов (Таатта);
2м - Александр Тагаритов (Таатта).
- 69 кылыбэ:**
1м - Дьулус Калачен (Чурагчы);
2м - Свиридон Старостин (Дьокуускай);
3м - Никитай Адамов (Чурагчы).
- 76 кылыбэ дотор:**
1м - Сергей Макушев (Мэнэ-Ханалас);
2м - Давид Дубасов (Чурагчы);
3м - Афанасий Пономарев (Чурагчы).
- 76 кылыбэти үгөтө:**
1м - Николай Филиппов (Мэнэ-Ханалас);
2м - Христофор Христофоров (Чурагчы);
3м - Никита Прохоров (Мэнэ-Ханалас).

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ.

Биһиэхэ суруйаллар

МУГУДАЙГА -- САНА ДЬЫЛ

Мугудай нөһилөгөр үүмүг 2017 сылы бэрт сэргэхтик көрүстүбү. Г.Е. Скрибин аатынан сыныалан кыныгэр бу күп эдэр-эмдэ тобуоруна муһуна. Олохтоох дьаһана сыл ахсын бастыһарын бөлөһүнү үгө үгэстэх. Ол курдук, "Сыл бастын спортсмены", "Бастын общественник", "Хоннохтоох отчут", "Бастын салайааччы", "Бастын механиктор" ода номнаахтар олохтоон, хаһаайытара быһаарылынылар.

"Сарыал" чол олох түмөүү тус тэрийэр үлгитин хайыахатынан бастыһары бөлөстөтө. Нөһилөгө тын бонтуруоһу быһаара сыдыар уу таһар массыына суоллара Л.Ф. Дьяков бастыһаанын кыныгэнигэр "Утумнаах уу куттарааччы", баанык үлөһү И.В. Варламов "Баанык өнөтүгөн элбэхтик туһанааччы" анал ааттары туттардылар. Р.Ф. Катаков нөһилөгө чол олоху тутуһар атам саастаах А.М., Н.М. Пухоттар уонна эдэр Тая, Роман Толтеуохоттар дьэ көрөтэригэр "Чөл олохтоох дьэ көргөн" анал ааты туттарда. Сыныалан кынын коллектива, эдэр үлөһүгөрү туруорбут сана дьылаагы бэрт сэргэхтөөлөрө барыбытын астыһарда. Нөһилөгөргө ыгытылыгы спорттивнай күрэхтэр түмүкэригөн дубат, буульданаан ытыл кыайылыахтара бөлөстөһүлөр.

Оттон тохсуһуу 2 күнүгэр "Сарыал" түмөүү уонна ыччыгар үлүс сылыларын кырачааннарга анал утупник тэрийэн ыгытылар. Онуоока дьаһал "Сана дьылы чөл туруктаах көрсүөкө,

өбөлөрүлүгэр умуулуубат түгэнэри бөлөхтөөкө!" дьон дьылытөөк тэриһинэ. Араас көрүнтөөк аттракционнары тэрийэн, бөлөхтэри туттаран өбөлөрүлүгү үгүлүгэр, Тымыны Озоньор дьылытэригөн сылыан, кыра саастаах өбөлөргө бөлөхтэри туттарда. Тохсуһуу 3 күнүгэр Толей уонна Мугудай нөһилөгүн атам саастаах дьонугар иһирэх көрүһүү тэриһинэ. Бу күн араас көрөхсөбиллөөк кункуустар тыныгэ быстыбакка ыгытылылар. Оттон тохсуһуу 7 күнүгэр үгэсэ кубулуйбут "Битва дустов" күрэх үгэс кытааччыны да, корооччүгү да түмүгэ. Үгүһүгүт ууһуан үөскөбит түөлбөһүгэр көрө куластаах ырыаһыттар эмтэ бааларын бу күрэх бигэрэстэ. Онон биһиги нөһилөгөһүгэр сана дьылаагы кыһылар, ырааһыныкытар, ооньуу-көр бэрт тэрэһиннэхтик ыгытылынылар.

Евдокия КАТАКОВА, Мугудай нөһилөгүн олохтоо.

Кэсиптэни баҕарабын

ЫТЫКТЫЫР ЫКСА ЫАЛЫМ

Болтур нөһилөгүн Мындагаайыгыгар олорор ыкса ылым Владимир Афанасьевич Хаастаев туһунан кэсиптэни баҕарабын.

Володя 1973 с. армияга биригэ сулуусталаабыт табаарыһын багыһан Мындагаайыга кэлбитэ. Кини - Олуохүмэттэн төрүттөөк. Илгитин суоллар буолан, кэсиптэ да оскуолаға ГЛЗ-53 сана массыынаға үлэсэ киирбитэ. Оскуола дьирэктэригөн Дмитрий Павлович Ченбутов үлэһирэ. Володя манна таһаарылаахтык үлэһин сыдыан Мындагаайы торголай кустаныгар үгүтэйгөн продавец кыһы көргөн ылан, 1974 с. улахан сыбаайба буолбута. Оттон ынага 42 сыл аһа охсубут.

Кэрэһиннээн Зинаида Софроновнаһын эбэ-дэмтэхтик өкөрөн, түөрт кыыс өдөлөнөн, атахтарыгар туруоран, иккисини үстүү үрүк үөрэти бүтэртэригөн, үлөһит өгөртөөн, үс эр бэрт күтүөгүгэр көрсөр үөрүүнү биллэтэр. Күтүөгүгэр бары - үлөһит үгүлэ дьөһөк, кыһынары-сайыһары дьоньоруу хаһаайыстыбаларыгар отуур-мастыыр идэлээхтэр. Хаастаевтар сүһүлээктэр, сытылаахтар, үгүт туттараллар. Тыа дьонно онон олохтоһторо. Алы куурусалара, сибиниллэтэрэ... Бу ыал төрөгүнүгэр киирлөөк, көтөр маанылааға -көһөн күс мэттирэгини истэн кини уйуулаа уһуктар.

Володя 1973 с. армияга биригэ сулуусталаабыт табаарыһын багыһан Мындагаайыга кэлбитэ. Кини - Олуохүмэттэн төрүттөөк. Илгитин суоллар буолан, кэсиптэ да оскуолаға ГЛЗ-53 сана массыынаға үлэсэ киирбитэ. Оскуола дьирэктэригөн Дмитрий Павлович Ченбутов үлэһирэ. Володя манна таһаарылаахтык үлэһин сыдыан Мындагаайы торголай кустаныгар үгүтэйгөн продавец кыһы көргөн ылан, 1974 с. улахан сыбаайба буолбута. Оттон ынага 42 сыл аһа охсубут.

Нөһилөг бары үлгитэр, култуурунай да тэрэһиннэргэ иккисин көхтөөхтүк ыгыталлар. Нөһилөгө сие ыһыла дьытэхэ, сыыстарбатым буолуо. В.А. Хаастаев аасыл сыла үбүлүгө буолла. Владимир Афанасьевич өдөлөрө, сибиннэргэ, бириг дьылаахтара кинигини сирдэхтик кини туттабыт уонна истип эбэрэбитин төрдөбит.

СИДЬЯЧКОВСКАЯ, Хоту көбөрүлүү кыгытылыаға, үгэ бэртэригэ.

Володя ЗИЛ массыынаға үлэсэ

Мугудай орто оскуолата тэриллбитэ 85 сылыгар

КЫНАТТААБЫТ КЫҤАБЫТ -- СИТИҤИИ, САЙДЫ ААРТЫГАР



Учууталлар учууталара К.А.Оконешникова, А.С.Ожонешникова, "Мин бастагы учууталым" бэлэ хаһайката И.Е.Сивцева, СӨ үөрэҕиритин туйгунуна Е.А.Терютина, М.Т.Толстоухова, "Гражданский клубин" бэлэ хаһайката А.М.Пермякова, олохторун биригэ ситимнээн оскуоланы дьэ оҥосубут

үлэҕэ анаабыт үтүө дьоммут иштэрин көн тутта ааттыбыт. Үбүлүөй үөрүүлээх чааһыгар үүтөр кэлүөтүн итингэ быһаччы кыгылыларын, үөрэхтээһин сайдыытыгар билэр кылааттарын иһин СӨ Ил Түмэнин Махтал суругунан Мугудай нэһилиэгин баһылыга КИ.Пермяков, дириэктэри итэр үлэҕэ солбуйааччы Е.М.Данилова, эби үөрэхтээһин педагога А.Ф.Ноговицына, үөрэхтээһин эйгэтитэр ор сыллаах таһаарылаах үлэлэрин иһин СӨ Ил Түмэнин иукаҕа, үөрэхтээһинтэ, культуураҕа, кордорор-иһитиннэрэр эйгэ уонна общественнай түмсүүлөр дьаһылларыгар кэмитиэтин Бочуотунай грамоталарынан педагогическай үлэ бэтэрээтэрэ Т.Е.Захарова, Т.В.Пермякова, Д.Е.Сирябина, үүтөр кэлүөтүн итингэ-

министириситибэтин "Саха сириг методика" түөсүө иһинэр анал бэлиэтин педагогическай үлэ бэтэрээтэ А.М.Пермякова наһараадалаһылар. Үбүлүөйү оҕолор, элэр ыччаттар ээртэ үчүмүрдэрэ, "Туймаада" государственнай ансаамбыл эр хоһуун солистарын сүрөҕү долгутар ырыалара кэрэститэр.

Маньык бэлэ түгүнтэ барыбытын муспут, сайдыыга хардылыһып, көр-мааны костүүтүнүн харакытын сымнарар, оҕо-аймах дьоллоох биниэ буолар сага оскуолабыт сылааһа-сырдыһа үлэтиригэ-үөрөтүргэ бастыг усулуобуйаах. Үлэниг, үөрэнэччи эрө барыга санаата юөн, сүргэтэ көтөҕүлээн үлэтиэх-хамсыах үтүө сирэ. Манна даҕатан эттэххэ, сэттиннэ 25-27 күнүөрүгэр Санкт-Петербур куоракка V-с Бүтүн Россиятаагы "Иһиники юм оскуолата" үөрэхтээһин форумутар биниэти оскуолабыт дириэктэрэ А.А.Федоров, итэр үлэҕэ солбуйааччы Е.М.Данилова, хаһайаһтыбыллар чыска солбуйааччы Т.И.Аммосов баран кыгылыны ылан кэлбиттэрэ. Форумна Мугудай оскуолата үбүлүөйүн корсо Россия 100 бастыг оскуолатын ахсааныгар юирэн, анал бэлэ ыһаг, оскуолабыт дириэктэригэр, СӨ үөрэҕиритин туйгунутар, "Барбарылы фонда" "Билигинин калайман" бэлэ хаһайылыгыгар А.А.Федорова "Бастыг дириэктэр" аһт итэриһинтэ үөрүүбүт оҕо үккээтэ. Эмиэ сэттиннэ бүтүүтэ улууспутар, оҕтон ороспүүбүлүкүсэ "Мастер педагогическог труда" физическай культуура учууталарын уонна тренерлерин икки ардыларыгар ытыллыбыт куйукуустарга биниэти оскуолабыт элэр кэскилээх учуутал Я.Ф.Толстоухов уруогу таһынан дьарык хайаһаһалар кыһылылаһыһан тахсал, Москвага буолуохтаах Россия этабылар бэлэмнээр. Үлэтигэр бэриһилээх элэр учуутал Ян Федорович оҕолору футболга утумнаһыах дьарыктылар. Быйыт «Азия оҕолоро» нуруоттар икки ардыларынаагы ооннууларга юни иһитиннэччилэрэ Айыкхан Попов, Алена Шадрин футболга Саха сириг сүүмэртэммит хамаандатыгар юирэн кыгылыны ылбыттар. Аһа үөрэнэччилэрбитин аһтан аһардаһа, аһыт сыл аһынныгыгар "Иһиникиг хардыы" улуустаагы НПК-га ситиһилээхтик кыттан, 2017 сыл тохсуньу 9-10 күнүөрүгэр Дьонуускайга кыгылыбыт ороспүүбүлүкүсэти этанка 10-с кылаас үөрэнэччитэ Свста Захарова 1-кы степеннээх дипломант (сэл. С.Д.Полятинская), 11-с кылаас үөрэнэччитэ Алкена Смирникова 3-с степеннээх дипломант (сэл. П.П.Попова), 10-с кылаас үөрэнэччитэ Алксандрина Бурнашова 1-кы степеннээх дипломант (сэл. Д.Д.Сивцева) буолулар. Уонсай түмүкү Чурагчы улууһа бастаата. Бу оҕолор үлэлэрэ салгыны Москва, Новосибирскай куоралларга комүскүүрүгэ рекомндацияланьылар. Маньык ситиһинилэртэн саха сиэринин сэмээр үөрэн, сана салыбытын сагалыы тыһыһан оро көтөҕүлүлүлэхтик көрүсүбүт.

85 сыл устата үтүө кэлүөтө ыччаты алтан чуораан чулдаарыһан уруокка иһтириг, олох юөн аартыгар аһаран кэлүгэ тапталлаах оскуолабыт. Оҕо даҕаны үүтө-сайда, ситиһинилэртэн кыһаттаһа, оҕо-аймах юөн иһинтэ буолар оскуолабын оҕо, көрүгэ угуһа тур дуу, Мугудай оскуолата!

Паталыя ПУХОВА.



культуураҕа уонна спорка туйгуна. Учууталлар учууталара Ф.Ф. РСФСР нуруотун үөрэҕиритин туйгуна М.Н.Смирникова, үрдүк катэгориялаах учуутал, "Мугудай" мунгэ аһтарэ Т.Е., "Орленок" байыһаннай-спортивнай культуубу ор юмүгүгэ салайыт, РФ физическай культуураҕа уонна спорка туйгуна, РФ уонсай үөрэхтээһиниг бочуоттаах үлэнигэ И.С.Захаровтар, РСФСР нуруотун үөрэҕиритин туйгуна, "Гражданский клубин" бэлэ хаһайката В.Г., ССРС уонна РСФСР нуруотун үөрэҕиритин туйгуна. Учууталара учууталара Г.К.Макаровтар, РФ үөрэҕиритин туйгуна, СӨ үөрэҕиритин үтүгэтэч үлэнигэ В.П., РСФСР нуруотун үөрэҕиритин туйгуна Е.М.Ивановтар, СӨ Президентин Граньы хаһайката, нуруот маастара А.Ф., үтэ бэтэрээтэ И.Е.Ожонешникова уонна да аһтан оҕону итингэ-үөрэтингэ сыраларын биэрбит, олохторун юрө юмнэрин күргүөмүгэтэч

үөрэтингэ уонна үөрэхтээһин сайдыытыгар кылааттарын иһин Чурагчы улууһун дьаһалтыһын Махтал суругунан педагогическай үлэ бэтэрээтэрэ А.И.Баранкова, М.Н.Смирникова, В.Г.Макарова, М.Н.Ноговицына, үүтөр кэлүөтүн итингэ-үөрэтингэ ор сыллаах айымнылаах үлэтин уонна үөрэхтээһин сайдыытыгар тус кылаатын иһин "Чурагчы улууһун үөрэхтээһинигэр" түөсүө иһинэр анал бэлиэтин технология учуутала Т.Е.Толстоухов, үүтөр кэлүөтүн итингэ-үөрэтингэ ор сыллаах айымнылаах үлэтин уонна үөрэхтээһин сайдыытыгар тус кылаатын иһин "Мин бастагы учууталым" түөсүө иһинэр анал бэлиэтин педагогическай үлэ бэтэрээтэ М.О.Федорова, үөрэҕиритин эйгэтитэр ор сыллаах таһаарылаах үлэлэрин иһин Чурагчы улууһун үөрэҕиритин эйгэтин үлэтигэрин профсоюзун Махтал суругунан М.Т.Толстоухова, В.И.Неустров, Ф.Ф.Смирников, М.И.Слепцова,



П.С.Пермякова, З.С.Захарова, С.П.Шелешева, ор сыллаах таһаарылаах үлэлэрин иһин СӨ үөрэхтээһин министриситибэтин "Учууталлар учууталара" түөсүө иһинэр анал бэлиэтин педагогическай үлэ бэтэрээтэ Е.Ф.Коротких, ор сыллаах таһаарылаах үлэтин уонна ороспүүбүлүкүсэ үөрэхтээһин системэтин сайдыытыгар тус кылаатын иһин СӨ үөрэхтээһин

Устар олоххо сыл түмүгүгэр Юрише юмэ үлэни-хамнаһы ырытанырыһалаан, түмүк санаалары түмэн, иһиникини ыраллаһан, салгыны сайтар суолу торумнуур аналлаах. Д.Д.Красильников аһтыһан Мугудай орто оскуолата 2016 сылы юккэ ситиһинилэртээх түмүгүгэтэ.

Ахсынньы 17 күнүгэр оскуолабыт 85 сыллаах үбүлүөйүн бэлиэстэтибит. Ыраактан-чуластан оскуола выпускниктара, араас сылларга үлэстэбит-хамсаабыт бар дьоммут, бэтэрээтэрбит мустаннар аһылы аһыһан, уруккуну санаһан, билигин коллектив үлэтин-хамнаһын кордүлэр-иһититэр. Кэлбит ыалдыгтар сарсыарда "Көлүкөчүн" оҕо үтүкү ансаамбылын кылары юрө костүү аһыһаах эйгэтитэр умсугуйа умустулар. Бэлиэстэн эттэххэ, үбүлүөйдөөх тэрээһин үөрүүлээх аһыһылытын тэнэ "Көлүкөчүн" 1992 сыллаахха итэриһилбит нуруодунай аһтан анал хамыһыһа иһингэр чирэстэхтик комүскээтэ. Манна нэһилиэгинг "Чуораанчык" уһууһанын иһитиннэччилэригэр саҕалаан, "Иһин" элэр ыччат, "Ньургунун" аһа саастаахтар ансаамбыллара бука бары кыгылыны ыһан, улахан композиция кордордүгэр. 1990-нүс сылларга, оскуола Владимир Петрович, Елена Михайловна Ивановтар салапаларынан, оҕтон салгыны 2000 сылларга Дария Даниловна Пермякова дириэктэригэр юмүгүгэр «Көлүкөчүн» оҕо үтүкү ансаамбыла (салайааччылар Е.П.Сивцева, Н.Н.Терютин) үлэтин таһаарылааһытык, чаһылхайдык саҕалаабыта. Ансаамбыл тыа сириттэн биэр бастагынан оҕо нуруодунай образнай ансаамбылын аһтан сүкүлүгэ. Россия араас куораттарыгар, Франсияга, Туниска тийэ фестивалларга, куйукуустарга Гран-при хаһайыһа, лауреат, дипломант буолбуттара. "Көлүкөчүн" кэскилээҕи түстүүр көрө үтүкүүлэригэр уһууһулан улааһыт, салайааччыларын суолларын утумнаан үтүкүү эйгэтин талан ансаамбылы тутан хаһтар үрдүк эһитэтингэсэ тиксэбит И.Е.Артемьев, үтүкүүтүг кутнаах Мугудай нэһилиэгин кийингэ, хороограф М.М.Сивцева салгыны сагалатан-сага урагы уран, умсугутуулаах үтүкүүлэри айарга-тутарга, үлүмүгүн үлэтиригэ бэлэмнэрин билэрбитэр.

Үбүлүөй үөрүүлээх чааһыгар үтүө барыга махтал тыһара эһитинилэр. Күндүүл элэстэһэн аастаһын айы, сага үөрэнэччилэр юорсуһ аһыһан, олох юөн дуолутар көтөһүлөр. Кийилэр бары үтүгөс-көрүсэ, билингэ-көрүүтэ кыһаттаабыт учууталарын, үөрэммит оскуолаһарын иһитиник санаһыһар, сылаастык аһталлар. Оҕтон хаһык да оскуола историятын, билигэн турар, чулуу салайааччылар, педагогтар байыталлар. Кийилэр хаһтарбыт чаһылхай суоллара үүтөр кэлүөтүгэ бастыг холобур, суолбут сулус буолар. Биниэти бэтэрээтэрбит РСФСР, ССРС нуруотун үөрэҕиритин туйгуна Е.А.Слепцова,

